

Hain ang Diyos Niining Atong Gubot nga Kalibotan?.....	3
Pagkahiusa Kang Kristo.....	14
Kagawasan Gikan sa Pagkaulipon.....	16
Kagawasan Diha kang Kristo.....	18
Balaanong Pagkinabuhi Pinaagi sa Espirito.....	20

Hain ang Diyos Niining Atong Gubot nga Kalibotan?

“Humilum kamo ug ilhon ninyo nga ako mao ang Dios. Pagabayawon ako sa taliwala sa mga nasud, pagabayawon ako dinhi sa yuta”

—**Salmo 46:10**

Ang pangutana sa atong titulo maoy usa ka gikinahangalan kaayo, ilabi na ngadto sa mga tawo nga nag-angkon sa hugot nga pagtuo diha sa Bibliya. Sa bag-o natong pagsugod sa tuig 2017, ang mga anaa sa hataas nga posisyon lalaki man o babaye ang nagpadayon sa paggahin sa ilang mga hunahuna ug paningkamot alang sa kasulbaran sa mga problema, mga kalibog, ug mga hulga sa atong kalibutan karon. Sa Estados Unidos, ang mga tawo naghunahuna kon unsa ang umaabot sa administrasyon sa bag-ong president. Ang uban naglaum sa mas maayo nga mga adlaw, samtang ang uban adunay mga kahadlok. Sa umaabot lamang nga mga semana, mga bulan ug mga tuig, ug ang ang mga panghitabo sa kalibutan ug sa nasyonal, kita makahibalo sa matood kon sa unsang paagi ang kahimtang sa atong nasud karon ug sa gawas ang mausab sa umalabot.

Ang tanan lagmit mouyon nga kita nagpuyo sa usa ka gubot nga nasud, nga bahin sa usa ka gubot nga kalibotan, puno sa lisod ug makalibog nga mga problema. Makuti nga isyu sa imigrasyon, hulga sa terorismo, pagkawala sa mga industriya ug mga trabaho sa gawas sa nasud, nagdako nga tension sa kolor o kagikan, nagkaubos nga moral nga sumbanan, walay kesiguroan nga ekonomiya, kahadlok sa inflation ug adlaw-adlaw nga kasamok, mao lamang mga pananglitan sa daghang mga kagulangan nga nagsakit sa Estados Unidos lang. Ato pa karon idugang ang cyber-terorismo ug “hacking,” bisan sa labing taas nga mga ahensya sa gobyerno. Ang sagol nga resulta sa mga problema ug mga hagit dako kaayo, ngadto sa punto nga dili na masabot ug walay kasulbaran.

Niadtong mga nagtuo sa usa ka maalamon nga Diyos, nga maoy nagbuhat sa tawo diha sa iyang kaugalingong panagway, sa pagkamatood siya sa iyang hunahuna makapamalandong sa pangutana kon unsa ang

iyang mga tumong nga gitugotan man niini nga moabot ang mga kagulan. Matood, ang makataronganon nga hunahuna makaingon nga adunay mga rason sa atong kahimtang karon, bisan pa kon wala kita makasabot kon unsa kini. Hinoon, kita mosugyot nga ang mga katuyoan sa Diyos mahimong masabtan, kay ang samang Kasulatan nga naghulagway sa atong maalamon ug mahigugmaong Maglalalannga g tataw naghulagway usab sa iyang walay katapusan nga plano alang sa hingpit nga kaayo ug walay katapusan nga panalangin alang sa tawo.

ANG PULONG SA DIYOS MAHITUNGOD SA GUBAT

Mahitungod sa mga gubat ug mga armadong panagbangi-usa lamang sa daghan nga mga problema sa tawo-ang Diyos nisaad nga mangilabot sa iyang “tukma nga panahon” ug taposon kini nga trahedy sa kasaysayan sa tawo. Lakip sa daghang mga pasalig nga propesiya, atong hisgotan ang duha. Ang salmista naghatag niini nga mga pulong mahitungod sa katuyoan sa Diyos: “Siya ang nagahimo sa sa mga gubat hangtud sa kinatumyan sa yuta; Gibali niya ang pana, ug gibunggo ang bangkaw sa pagkabahin; gisunog niya ang mga carro sa kalayo.”(Sal 46:9) Kini nga positibo nga pamahayag sa umaabot nga pagpahamtang sa Diyos ang diha-diha dayon gisundan diha sa atong pang-abli nga teksto, nga nagaingon nga, isip resulta sa iyang mga lihok, ang Diyos unya “pagabayawon” taliwala sa katawhan.

Ang ikaduha nga Kasulatan nagpresentar sa mao usab nga kasiguroan, apan gipalapad kon unsa ang dugang katuyoan sa Diyos human niini nga pagdisarma. Atong kutloon: “Siya magahukom sa taliwala sa daghang mga katawohan, ug magahusay mahitungod sa kusganong mga nasud sa halayo; ug sila gibunalan sa ilang mga espada ngadto sa punta sa daro, ug ang ilang mga bangkaw himoon nga mga galab; ang nasud dili na mobakyaw sa espada batok sa nasud, ni sila makakat-on pa sa gubat. Apan sila manlingkod ang tagsatagsa ka tawo ilalum sa iyang parras ug ilalum sa iyang kahoy nga higuera; ug walay magahadlok kanila: kay ang baba ni Jehova sa mga panon nagsulti niini.”(Miq. 4: 3,4) Ang panapos nga hugpong sa mga pulong niini nga propesiya, nga nag-ingon nga kini nga saad gikan sa “baba ni Jehova,” naghatag kanato ug usa ka espesyal nga garantiya. Kini tungod kay, sa Isaias 55:11, nag-ingon ang Diyos ngadto sa propeta nga ang mga pulong nga “magagula gikan sa akong baba: ... dili mobalik kanako nga walay kapuslanan, apan ... magatuman sa makapahimuot kanako, ug ... magapauswag sa butang nga tungod niana kini akong gipadala.” Busa, sa diha nga nag-ingon ang Diyos nga ang “baba ni

Jehova sa mga panon” nagsulti niini, kini mahimong iyang espesyal nga garantiya.

KAGUBOT NAGSUGOD SA DUGAY NA NGA PANAHON

Ang ubang mga tagna sa Bibliya naghatag ug susama nga pasalig sa plano sa Diyos sa pagtapos sa daghan nga dugang nga mga kagul-anan sa yuta. Sa diha nga ang mga tawo nga nagbaa niini nga mga saad sa pagpangilabot sa Diyos, ug ang iyang mga plano sa pagpahunong sa kasamok, sila matingala kon ngano nga iya pa kining gitugotan sa sinugdan. Dinhi usab, pinaagi lamang sa mga Kasulatan nga kita makatino ngano ang sakit, kamatayon, ug kasamok nagsugod, ug sa kon unsa ang basehan nga kini mahunong sa Diyos. Una, mokutlo kita sa mga pulong ni Pablo: “Pinaagi sa usa ka tawo ang sala misulod sa kalibutan, ug ang kamatayon pinaagi sa sala; ug sa ingon ang kamatayon mikaylap sa tanang mga tawo, kay niana ang tanan nakasala.” (Roma 5:12) Kini nga bersikulo naghulagway sa orihinal nga sala sa atong unang mga ginikanan, si Adan ug Eba. Tungod sa ilang pagkadili-masinugtanon, ang tanan gisilotan na sa kamatayon.

Ang asoy sa Genesis nagsulti kanato nga si Adan ug Eba gilalang nga hingpit ug gibutang sa tanaman sa Eden. Walay bisan kinsa kanato ang nakakita ug usa ka hingpit/perpekto nga tawo, apan medyo atong mahanduraw kon unsa kini siya. Handurawa ang usa ka batan-on nga tawo nga may beinte ang panuigon inubanan sa maayong panglawas ug himsog sama sa atleta. Dili lamang nga ang usa ka hingpit nga tawo himsog sa pisikal, kondili amg mas dako nga kahulugan mao ang adunay kahingpitan sa kahibalo. Usahay, atong mabasa ang usa ka bantugan sa musika, matematika o sa uban pang mga linya. Si Adan adunay mental nga kapasidad sobra pa niini ug sa matag larang sa panghunahuna. Si Eba, ang iyang kapikas ug katabang pareho niya usab kaintelihente.

Si Adan gisultihan nga kon siya motuman sa Diyos siya mabuhi, apan kon siya mosupak, “Ikaw sa pagkatinuod mamatay.” (Gen. 2:17) Bisantuo si Adan ug Eba hingpit sa porma ug sa bahandi, ug may hingpit nga mental nga kapasidad sa pagsabut sa tanan nga mga butang, lakip na ang sugo sa Diyos, ang usa ka butang nga nakulang mao ang kasinatian. Kini napamatud-an nga usa ka butang nga may dakong importansya, sa dihang ilang gisupak ang Diyos, tingali wala sa hingpit makaamgo sa lisud nga mga sangputanan sa ilang mga lihok ngadto sa ilang mga kaugalingon ug sa ilang tanan nga mga umaabot nga kaliwat. Bisana pa

niana, ang mga pulong sa “baba ni Jehova” sigurado, ug ang atong unang mga ginikanan gipapahawa gikan sa ilang panimalay sa tanaman sa Eden aug nagsugod sa hataas ug sakit nga proseso sa kamatayon.- Genesis 3:23,24

ANG YUTA GITUNGLO

Sa diha nga ang atong unang mga ginikanan misupak, miingon ang Diyos, “Tinunglo ang yuta tungod kanimo; sa kasub-anan ikaw mokaon niini sa tibuok mga adlaw sa imong kinabuhi.” (bersikulo 17) Ang pahayag nga ang yuta gitunglo “tungod kanimo” sa una ingon sa daw malain. Apan, kon kini atong hunahunaon, kita makasabut kon unsa ang gipasabot sa Diyos. Atong naila nga ang tawo diha sa iyang makasasala nga kahimtang mao mas maayo kon siya dunay gibuhay. Ang kamatuoran nga siya, dul-an sa tibuok panahon sa iyang paglungtad sa yuta, ang naghago ug nanlimbasug alang sa iyang kaugalingon, mao ang usa ka hinungdan ngano nga siya nagpadayon sa pagpakabuhi, bisan sa hamubo lamang nga mga tuig. Dugang pa, ang “kasinatian” sa tawo nga sa hilabihan nakulang diha sa Tanaman sa Eden, ang iyang gitagamtam sa walay sukod sukad sa mga katuigan. Busa, sa tinood para lamang sa “kaaayohan” sa tawo nga gitugotan sa Diyos nga moabot kini nga mga kahimtang o kalisdanan.

Ang “tunglo” sa planetang Yuta mao tin-aw nga makita. Halos ang tanan nga kontinente adunay iyang halapad nga mga rehiyon sa kamingawan, baga nga kalasangan, dili mapuy-an nga klima, ug dili-matikad nga yuta. Mga bagyo, mga linog, baha, mga hulaw, mga sunog, tanang matang sa grabeng panahon, inubanan sa polusyon sa hangin, yuta, ug sa tubig, ang tanan adunay bahin diha sa pagtuman sa pahayag sa Diyos sa tunglo sa ibabaw sa Yuta. Kini, usab, mao ang bahin sa kasinatian sa tawo nga iyang maagihan, ug padayon sa paglahutay, ingon nga resulta sa sala. Hinoon, ang “baba ni Jehova” nagsulti kanato, sa panahon sa dihang “wala nay dugang nga tunglo.” - Pin. 22:3

ANG GUGMA SA DIYOS WALA MAHANAW

Bisan tuod nga gikuha sa Diyos ang iyang pabor ngadto sa tawhanong pamilya tungod sa pagkadili-masinugtanon ni Adan, ang iyang gugma nagpabilin sa gihapon. Kini mahimong dayag sa diha nga atong mabasa ang mga pulong ni Jesus: “Kay gihigugma sa Diyos ang kalibutan, nga gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhi nga walay katapusan.” (Juan 3:16) Sa dihang si Jesus miingon nga gihigugma sa Diyos ang kalibutan, kini

nagpasabot nga siya adunay usa ka plano diin ang tawo makalingkawas gikan sa silot sa kamatayon. Ang kahikayan sa Diyos alang niini ang tin-aw nga gipahayag ni Pablo: “Sanglit sa tawo miabut ang kamatayon, pinaagi sa tawo miabut usab ang pagkabanhaw sa mga patay. Kay maingon nga diha kang Adan ang tanan mamatay, bisan pa niana diha kang Kristo ang tanan mangabuhi.”(I Cor. 15: 21,22). Kana mao, nga pinaagi sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, ang pagkahinukman sa silot ni Adan ang na balanse sa atubangan sa Diyos, ug ang kahigayunan nga makaangkon sa kinabuhi, pinaagi sa pagkamasulundon, ang ihatag ngadto sa tanan nga mga katawhan, tungod kay ang tanan anaa “diha kang Adan.”

Sa laing dapit, si Pablo miingon, “Adunay usa ka Diyos, ug usa ka tigpataliwala tali sa Diyos ug sa mga tawo, ang tawo nga si Kristo Jesus; Nga naghatag sa iyang kaugalingon nga lukat alang sa tanan.” (1 Tim 2:5,6) Ang pulong nga “lukat”gihubad gikan sa Gregong pulong nga antilutron, nga mahimong tukma nga paagi paghubad, “usa ka katugbang nga bili.” Kini nga kahulugan makatabang sa pagtin-aw sa maong butang. Ang tibuok kaliwatan gihukman sa usa ka tawo, si Adan, nga nahulog gikan sa pagkahingpit- “Diha kang Adan ang tanan mamatay.” Kini usa lamang ka hukom sa Diyos, ug dili mawagatang gawas kon may laing hingpit nga tawo, usa ka katugbang nga bili, o katumbas, ngadto kang Adan, nga maoy mpuli sa iyang dapit diha sa kamatayon. Ang Diyos andam sa pagtuman niini pinaagi sa paghatag sa “iyang bugtong Anak,” nga andam nga mahimong instrumento nga magamit alang sa mahigugmaong katuyoan sa iyang Amahan. Busa, ang Diyos naghimo niini nga kahikayan, ug pinaagi sa iyang gahum gibalhin ang kinabuhi sa iyang Anak gikan sa langit ngadto sa tagoangkan ni Maria.

Kini nga pagbalhin sa kinabuhi gikinahanglan tungod kay ang usa nga mamatay sa dapit ni Adan kinahanglan nga usa ka lukat, o katumbas sa presyo-nga mao, ang usa ka tawo, “matawo sa usa ka babaye.” (Gal. 4:4) Importante kaayo nga ang matag etalye niini matuman, nga si Jesus dili makahalad sa iyang kaugalingon hangtud nga siya moabot sa may katloan nga panuigon. Ang Balaod sa Judio nagmando nga ang usa ka lalaki dili isipon nga hingkod hangtud nga siya moabut sa edad nga katloan. Pagkanindot kini nga mga hunahuna nga makita sa kinatibu-an sa Galacia 4: 4: “Sa diha nga ang kahingpitan sa panahon, gipadala sa Diyos ang iyang Anak, nga natawo sa usa ka babaye, natawo sa ilalum sa Kasugoan.”

Ang kahibalo niini nga mga kamatuoran sa Pulong sa Diyos naghatag

kanato sa tubag sa pangutana nga nahisgotan: Nganong gitugotan man sa Diyos ang kasamok sa kalibutan nga mahitabo? Kini nagsugod tungod sa pagkadili-masinugtanan ni Adan ug sunod-sunod nga mga silot. Kini mahunong tungod kay si Jesus ang mipuli sa dapit ni Adan diha sa kamatayon. Ang pagsabot niini tingali dugang makapangtana kanato-kon gitagana ni Jesus ang usa ka lukat alang kang Adan may duha ka libo ka tuig na ang milabay, ngano nga ang mga tawo nagpadayon paman nga mamatay?

“SA TUKMANG PANAHOH”

Ang bersikulo nga gikutlo sa sayo pa gikan sa ako Timoteo 2:6, nga naghigot ni Jesus ingon nga usa ka “lukat alang sa tanan,” nagpadayon sa pag-ingon nga kini nga lukat ang “pamatud-an sa tukma nga panahon,” Kini nagsugyot sa usa ka piho nga plano nga mahitabo sa partikular nga panahon, sa diha nga ang mga benepisyos sa kamatayon ni Jesus ihatag ngadto sa tanan nga mga katawhan. Ang rason niining daw nalangan nga pagdawat sa benepisyos sa katawhan mao nga niining maong panahon ang Diyos padayon nga nagpili gikan sa taliwala sa katawhan sa usa ka klase nga magahari uban ni Jesus.

Sa Bibliya, kini nga grupo gihulagway sa nagkalain-lain nga paagi. Sila gitawag nga “mga tinun-an,” ang “pangasaw-onon, ang asawa sa Kordero,” ang “lawas ni Kristo,” iyang “isig-kamanunod,” usa ka “gamayng panon,” ang “simbahan,” ingon man usab sa uban pang mga titulo. (Juan 8:31; Pin 21: 9; I Cor 12:27; Roma 8:17; Lucas 12:32; ako Tim 3:15...) Kini nga mga magalakaw pinaagi sa hugot nga pagtuo, ug nga gisulayan, ang mausab ngadto sa espiritu nga kinaiyahan diha sa “unang pagkabanhaw,” ug makigbahin kang Kristo Jesus diha sa buhat sa pagpasig-uli sa nahibilin nga katawhan sa panahon sa gingharian sa milenyo.-Pin. 20:6

Busa, gikan niini nga mga Kasulatan atong makita ang plano sa Diyos nga naporma. Daghang mga siglo human si Adan gihukman sa silot, lakip na ang tanan nga katawhan nga wala pa matawo, si Jesus gipadala sa yuta aron mamatay sa dapit ni Adan. Sunod niini, ug hangtud sa panahon sa pagpalingkawas sa katawhan gikan sa kamatayon, ang Diyos naghimo ug espesyal nga buluhaton nga mao ang pagpili nga mhimong kauban ni Jesus sa mga buluhaton-nga mao, ang iyang simbahan.

PAGPASIGULI GISAAD

Ang pagbalik sa atong Ginoo diha sa iyang Ikaduhang pag-anhi tungod

sa katuyoan sa pagpasig-uli sa katawhan ngadto sa kinabuhi, base sa halad lukat ni Jesus. Uban sa iyang simbahan, sila motabang niadtong andam ug mosunod sa pagbalik ngadto sa kahingpitan nga naaangkon ni Adan sa wala pa ang iyang pagkapukan. Kini naglakip sa dugang nga kaayohan sa kasinatian uban sa makalilisang nga mga resulta sa sala-butang nga nakulang kang Adan. Matikdi kon unsa ka yano ang Bibliya sa pag-ingon nga ang pagbalik ni Jesus mao ang pagpasig-uli sa mga nawala ni Adan. Atong mabasa, “Siya [ang Diyos] magpadala kang Kristo Jesus, ang Cristo nga gitagana alang kaninyo: Kinsa kinahanglan pagadawaton sa langit hangtud sa panahon sa pagtuman na sa tanang mga butang, nga gisulti sa Diyos pinaagi sa baba sa iyang mga balaang profeta sukad pa sa sinugdanan sa kalibutan.”- Buhat 3: 20,21

Ang hugpong sa mga pulong “panahon sa pagpahiuli” nagtumong sa gingharian sa paghari ni Jesus ug sa iyang simbahan. Ang katuyoan niini mao ang pagkabanhaw sa tanan nga mga katawhan gikan sa mga patay, ug sa ilang pagbalik ngadto sa kahingpitan. Ang pulong pagpahiuli nagtumong sa usa ka pagpasig-uli sa nawala. Kadtong nawala pinaagi sa pagkadili-masinugtanon ni Adan mao ang hingpit/perpektong kinabuhi, ug pagmando ibabaw sa usa ka hingpit nga yuta. Sa Unang Pag-anhi ni Jesus siya mianhi isip usa ka tawo nga mamatay. Sa iyang Ikaduhang Pag-anhi, siya moabut isip usa ka mahimayaon nga espiritu nga persona nga magdala sa panglawas, kinabuhi, ug kalipay ngadto sa mga andam ug masulundon nga katawhan. Busa, kita makasabut nga ang mga tagna nga naghulagway sa mangitngit nga kasamok karon nagsaad usab nga human niini moabut ang panalangin sa pagpahiuli.

KAGUBOT—DAYON PANALANGIN

Pamatia ang mga pulong sa balaan nga mga propeta sa Diyos mahitungod sa karon nga kasamok: “Mga nasud nananggulob, gingharian mangatarog, iyang tingog misinggit, Yuta nga matunaw Umari! . Tan-awa ang mga buhat ni [Jehova], - Kinsa naghimo sa paglaglag sa yuta.”(Sal. 46:6-8) Unya moabut ang “human niana,” gikutlo ang mga pulong nga gihisgotan: “Nagapahunong siya sa mga gubat hangtud sa kinatumyan sa yuta; Gibali niya ang pana, ug gibunggo ang bangkaw; Sa kalayo gisunog niya ang mga carro. Humilum kamo ug ilhon ninyo nga ako mao ang Diyos. Pagabayawon ako sa taliwala sa mga nasud, pagabayawon ako dinhi sa yuta.”- bersikulo 9,10

Laing propeta sa Diyos ang naghisgot una sa kasamok: “Busa paghulat kamo kanako, nagaingon si Jehova, hangtud sa adlaw nga ako motindog

alang sa tukbonon; kay ang akong hugot nga tinguha mao ang pagtigum sa mga nasud, aron pagatigumon ko ang mga gingharian, aron ibubo sa ibabaw kanila ang akong kayugot, bisan ang tanan nakong mabangis nga kasuko; kay ang tibook nga yuta pagalamyon sa kalayo sa akong pangabugho.” Karon matikdi ang sa ulahi: “Kay unya ulian ko ang katawohan sa ulay nga pinulongan, aron silang tanan motawag sa ngalan ni Jehova, sa pag-alagad kaniya uban ang usa ka pag-uyon.”- Sof. 3:8,9

Dayag nga ang teknolohiya sa tawo, nga sa walay duhaduha gidisenyo alang sa pagpauswag sa kalibutan, ang adunay bali nga epekto. Ang maong “pag-uswag,” inubanan sa kahakog, pagkadunot sa moralidad, ug pagsalikway sa hustisya ug kalooy, hinoon ang miresulta sa kasamok, ug naghulga sa pagkalaglag sa tawo gawas kon mangilabot ang Diyos. Atong kutloon ang lain pang pananglitan sa mahulagwayong pinulongan nga naghulagway niining gubot nga panahon, ug ang mga panalangin human niini. “Si Jehova mogula ingon nga usa ka gamhanan nga tawo; iyang pagalihokon ang iyang kaisug sama sa usa ka tawo sa gubat: siya mosinggit, oo, siya mosinggit sa makusog; siya sa mabaskugon gayud magahimo batok sa iyang mga kaaway. Ako naghilum sa hataas na nga panahon, ako wala magatimik, ug nagpugong sa akong kaugalingon: karon ako mosinggit sama sa usa ka babayeng nagaanak; ako mohingahinga ug kotasan. Akong pagalumpagon ang mga bukid ug mga hungtod, ug palayaon ko ang tanan nilang mga ulotanon; ug himoon ko ang mga suba nga mga pulo, ug pakamad-on ko ang mga danawan.” Nan karon matikdi ang mosunod nga panalangin: “Ug ako modala sa mga buta sa usa ka dalan nga wala nila hibalo, sa mga alagianan nga wala nila hibalo, ako silang mandoan; ako magahimo sa kangitngit nga kahayag sa ilang atubangan, ug ang mga baliko nga mga dapit matul-id. Kining mga butanga maoy akong pagabuhaton, ug dili ko sila pagabiyaan.” - Isa. 42:13-16

Sa laing propesiya, gipakasama sa Diyos ang kasamok sa pag-uyog sa usa ka dakung linog, apan sa usab gisundan sa usa ka gingharian nga hulagway. “Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon; Apan sa makausa, kini mao ang usa ka gamay nga panahon, ug uyogon ko ang mga langit, ug yuta, ug ang dagat, ug ang mamala nga yuta; Ug uyogon ko ang tanang mga nasud.” Pagkanindot sa sunod nga hugpong sa mga pulong nga naghulagway sa gingharian nga mosunod: “Ug ang tinguha sa tanang mga nasud moabut.” (Hag. 2:6,7) Unsa kaanindot nga hunahuna ang gihatag dinhi, nga sa ipasiguli nga gingharian, nga moabut tungod kay si Jesus namatay sa dapit ni Adan, ang “tinguha sa tanang mga nasud moabut.”

TAWHANONG TINGUHA

Kadaghanan sa katawhan, ang ila lamang mga tingula mao ang mga kinahanglanon. Nagtinguha sila sa pagkaon ug pag-amuma. Minilyon karon ang gigutom ug kulang sa sustansiya. Kini tungod kay dakong parte sa yuta ang dili mabungahon tungod kay “tinunglo ang yuta tungod kanimo.” Si Isaias naghubit sa matagnaong panahon sa gingharian, nga nag-ingon nga unya “ang kamingawan magakalipay, ug mamulak sama sa rosas ... kay sa kamingawan magagula ang mga tubig, ug mga sapa sa kamingawan. Ug ang nagakapagba nga balas mahimo nga usa ka linaw, ug ang giuhaw nga yuta magatuhod sa tubig. “(Isa 35: 1,6,7) Ang laing tagna nga naghulagway sa yutan-ong gingharian ug nagsaad nga ang yuta magahatag sa madagayaon gayud ang mabasa: “Himoa nga ang mga nasud managmaya ug manag-awit sa kalipay: kay ikaw magahukom sa mga tawo sa pagkamatarung, ug ang mga nasud sa ibabaw sa yuta. Himoa nga ang mga katawohan mohatag kanimo, Oh Diyos; ... Unya ang yuta nagahatag sa iyang bunga; ug ang Dios, bisan ang atong kaugalingong Dios, magapanalangin kanato.”- Salmo 67:4-6

Ang nahaunang gitinguha sa maa tawo mao ang panglawas. Pagkapipila lamang ang tinood nga mibati nga sila himsog ug lig-on, ug pagkamubo ang kinabuhi sa tawo bisan pa sa taliwala niini, ilabi na sa dihang atong hunahunaon nga kini gitinguha sa Diyos nga ang tawo mabuhi sa walay kataposan. Apan, matikdi, unsa ang gisaad sa Diyos ngadto sa tawo sa diha nga ang gingharian matukod. “Ang Jehova mao ang atong maghuhukom, si Jehova mao ang atong maghahatag sa balaod, si Jehova mao ang atong hari; siya magaluwas kanato. ... Ang molupyo dili magaingon: Ako masakiton man: Ang katawohan nga nagpuyo niini pagapasayloon sa ilang kasal-anan.” (Isa 33:22,24) Sa kataposang basahon sa Bibliya, isip kabahin sa paghulagway sa ginghariang paghari ni Cristo, atong mabasa nga “pagapahiran sa Diyos ang tanang luha gikan sa ilang mga mata; ug didto wala nay kamatayon, ni kasubo, ni paghilak, ni may bisan unsa nga dugang nga kasakit, kay ang unang mga butang nangagi na.” Aron labi pang mapahugot ang atong pagtoo, atong matikdan ang mosunod nga pasalig: “Ug siya nga naglingkod sa trono miingon: Ania karon, ako ang tanang mga butang nga bag-o. Ug siya miingon kanako: Isulat mo, kay kini nga mga pulong nga tinuod ug matinud-anon.”- Pin.. 21: 4,5

Ang pagbaton sa pagkaon ug panglawas ang kasagaran walay pulos, gawas kon usa sa mga dako nga mga tinguha sa tawo makab-ot. Ang tawo sa husto nagtinguha sa kaluwasan, seguridad-pakigdait. Sa diha nga ang gingharian sa Diyos matukod na sa yuta, ang pangandoy sa tawo alang sa

kalinaw makab-ot na sa katapusan, apan dili kini dili moabut tungod sa iyang kaugalingon nga mga paningkamot. Hinunoo, ang Bibliya nagpatinaw nga kining kaluwasan, seguridad, ug kalinaw ang mahitabo tungod sa gahum sa Diyos. Kini gipakita diha sa matagnaong mga pulong nga gikutlo sa sinugdanan sa atong leksyon: “Siya magahukom sa taliwala sa daghang mga katawohan, ug magahusay mahitungod sa kusganong mga nasud sa halayo; ug sila gibunalan sa ilang mga espada ngadto sa punta sa daro, ug ang ilang mga bangkaw himoon nga mga galab; ang nasud dili na mobakyaw sa espada batok sa nasud, ni sila makakat-on pa sa gubat. Apan sila manlingkod ang tagsatagsa ka tawo ilalum sa iyang parras ug ilalum sa iyang kahoy nga higuera; ug walay magahadlok kanila: kay ang baba ni Jehova sa mga panon nagsulti niini.”- Miq. 4: 3,4

Ang usa ka bag-o nga estadistika nagpakita nga, sa 2015 lamang, kapin sa 1.6 trilyon ka mga dolyares ang gigahin sa tibuok kalibotan alang sa depensa, gubat, ug sa militar. Hunahunaa ang kaayohan sa katawhan kon kini nga mga kapanguhaan ang gihimo ngadto sa mga maayo nga mga butang. Ang tagna ni Miqueas nagsaad niini nga butang, nga nagingon nga ang mga kapanguhaan sa makausa nga gigamit alang sa mga kagamitan sa gubat ang itumong ngadto sa husto nga paagi alang sa kaayohan sa katawhan. Ang paghimo sa mga espada, bangkaw, pusil, kutsilyo, bomba, ug sa tanang uban pa nga mga lalang sa pakiggubat mahunong, ug pulihan sa produksyon sa mga butang nga makatabang sa paghatag alang sa panalangin ug kaayohan sa tawo. Mao kini ang masanag nga paglaum niining kasamok karon sa tibook kalibotan, ug usa ka tinubdan sa dakong kahupayan sa may mga kansang hugot nga pagtuo sa Balaan nga Pulong sa Diyos.

PATAY BANHAWON —LABING DAKO NGA TINGUHA SA TAWO

Ang Kasulatan nagpakita nga ang gingharian sa kalinaw ug kinabuhi dili lamang alang sa mga tawo nga nagpuyo sa panahon sa iyang pagtukod. Atong mahinumduman pag-usab ang pamahayag ni Apostol Pablo: “Sanglit sa tawo miabut ang kamatayon, pinaagi sa tawo miabut usab ang pagkabanhaw sa mga patay. Kay maingon nga diha kang Adan ang tanan mamatay, bisan pa niana diha kang Kristo ang tanan mangabuhi.” (I Cor. 15:21,22). Ang tanan nga gihukman diha kang Adan ang mobalik gikan sa pagkatulog sa kamatayon sa pagdawat sa ilang kahigayonan alang sa usa ka bug-os nga pagkabanhaw. Ang kamatuoran sa pagkabanhaw malisud dawaton alang sa kadaghanan, lakip na ang pipila nga nagtuo sa Bibliya. Apan, ang Apostol kusganon, sa pagpasiugda niini nga doktrina,

sumala sa bersikulo 13 sa mao gihapon nga kapitulo, nga nag-ingon: “Kon walay pagkabanhaw sa mga patay, nan, wala nabanhaw si Kristo.” Kadtong mihatag ug bili sa gahum ug kaalam sa Diyos nagsulosapinday dili sa hunahuna sa ingon ka nga paghinumdom ug sa pagkahigmata sa tanan nga namatay. Kon ang dili hingpit nga tawo makahimo sa pagmugna sa mga instrument nga makahimo sa pagrecall sa mga data nga walay kinutuban, Ang Diyos sa pagkatinood makahimo, sa kakusog sa hunahuna, makahibalo sa nawong, dagway, ug kinaiya sa matag usa nga nabuhi sukad kang Adan.

Ang Salmo 147:4,5 nag-ingon: “Iyang ginaisip ang gidaghanon sa mga bitoon; siya nagatawag kanilang tanan sa ilang mga ngalan. Daku ang atong Ginoo, ug gamhanan: ang iyang salabutan walay kinutuban .” Bisan tuod kini dili posible nga tinood nga mailhan, ang pipila ka mga astronomo nagbanabana nga adunay 10 trilyon nga galaksiya sa uniberso, nga naglangkob sa usa ka kinatibuk-an nga 100 octillion bitoon-nga, sa mga nota , mao ang usa ka 1 gisundan sa 29 ka sero. Kon gibuhat sa Diyos ang usa ka panon sa mga bitoon nga gani nagsingabot sa maong usa ka gidaghanon, nga ginganlan kini, gibutang sila sa mga grupo, ug gihatagn ilang tukma nga mga agianan, kita dili magduhaduha sa iyang kaalam ug gahum sa pagdala balik sa patay.

Ang gingharian nga gitudlo ni Jesus sa atong pag-ampo-Ang imong gingharian moabut. Ang imong pagbuot matuman sa yuta .”- ang moabut. (Mat. 6:10) Ang “baba ni Jehova sa mga panon” ang nagsaad niini, ug kita naglaum niini, diin, sumala sa usa sa mga propeta sa Diyos, “Ug sila dili na gayud magtudlo ang tagsatagsa ka tawo sa iyang isigkatawo ug ang tagsatagsa ka tawo sa iyang igsoon, sa pag-ingon: Ilhon mo si Jehova: kay silang tanan managpakaila kanako, gikan sa labing diyutay kanila ngadto sa labing daku kanila, nagaingon si Jehova: kay pasayloon ko ang ilang kasal-anan, ug dili na gayud hinumduman ko ang ilang sala.” - Jer. 31:34 ■

Pagkahiusa Kang Kristo

Yabeng Bersikulo: Ang **Yabeng Bersikulo** sa atong leksyon nagpresentar sa dakong kamatuoran nga kita tanan usa diha kang Kristo Jesus. Ang Apostol nga si Pablo dugang nagdetalye: “Bisan nga ang lawas usa, ug bisan pa niana adunay daghan nga mga miyembro, ug ang tanang bahin sa lawas, bisan daghan sila, usa ra ka lawas, mao man usab si Kristo.” “Ingon nga kita adunay daghan nga mga miyembro sa usa ka lawas ug ang tanang mga bahin dili managsamag bulohaton, mao man usab kita, nga bisan daghan, usa lamang kita ka lawas diha kang Kristo, ug ang matag-usa sa usa.” (I Cor 12:12; Roma 12:4,5) Kini nga mga tudling

—***Galacia 3:28***

Piniling Kasulatan:

Galacia 3:26-4:7

sa Kasulatan nag-awhag kanato nga makaamgo sa bulahan nga kahimtang nga atong gitagamtam-nag-ambitay sa sa lawom nga espiritohanang pagkahiusa diha kang Kristo ug, pagkausa uban sa ubang mga magtutuo.

“Tungod kay kamo mga anak, ang Diyos nagpadala sa Espiritu sa iyang Anak nganhi sa atong mga kasingkasing, nga nagatuwaw, ‘Abba! Amahan’”(Gal 4:6) Pinaagi sa pagtuo, kita makatagamtam sa usa ka relasyon isip mga anak uban sa atong Langitnong Amahan. Nagakalipay kita sa iyang pagdawat kanato-kini usa ka buhat sa dakung mahigugmaong-kalolot. Ingon man usab kita gidawat ni Jesus, bisan pa sa atong daghan nga mga sayop ug mga kahuyang sa unod. “Ang usa nga nagabalaan ug sila nga ginabalaan ang tanan adunay sama nga Amahan. Busa si Jesus dili maulaw pagtawag kanila nga mga igsoon.”- Heb. 2:11

“Kon kamo iya ni Kristo, nan, kamo kaliwat ni Abraham, ug mga manununod sumala sa saad.” (Gal. 3:29) Ang dakong saad nga kita mahimong mga manununod mao ang usa ka bahin sa panalangin sa tanan nga kabanayan sa yuta. Kini mao ang “ebanghelyo” nga mensahe

nga giwali ngadto kadto kang Abraham sa karaang panahon. (bersikulo 8) Ang tibuok tawhanong pamilya mapanalanginan diha sa gingharian sa Diyos. Kon matinud-anon ngadto sa kamatayon, kita makabaton sa pribilehiyo sa pagpanalangin ngadto sa tanan nga mga katawhan. Kini nga maanindot nga paglaom ang angay makapa awthag sa matag usa kanato sa pagpabilin nga matinud-anon ug sa pagpadayon sa atong espirituwal nga pagkausa diha kang Cristo.

Bisan pa sa nahisulat sa kasulatan sa atong pagkausa, ang espiritu ug batasan sa sektaryanismo ang anaa taliwala sa daghan nga Kristyanismo. Kini matoo sukad pa sa mga adlaw sa Naunang Simbahan. Si Pablo nakig-away batok niini, nag-ingon, “Nagatambag ako kaninyo, mga igsoon, pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Jesu-Kristo, nga kamo tanan magkauyon ug nga walay pagkabahinbahin diha kaninyo, ... Kay ako gipahibalo mahitungod kaninyo, mga igsoon, ... nga adunay mga panag-away taliwala kaninyo.... Ang matag usa kaninyo ang nag-ingon, ‘Ako iya ni Pablo,’ ug ‘Ako iya ni Apolos,’ ug ‘ako kang Cefas,’ ug ‘ako kang Cristo.’”- I Cor.1:10-12

Ang tambag ni Pablo kusganon kaayo, apan sa tibuok Kristohanong panahon aduna kanunay pagkabahin bahin. Ang ubang mga dibisyon malinawon, ang pipila makamatay, apan walay usa niini nga gitugutan sa Kasulatan. Unsa ang solusyon alang sa tinuod nga katawhan sa Diyos? Unsa nga aksyon ang kinahanglan nga himoon sa mga tawo nga naghalad sa tibook nilang kaugalingon ngadto sa Diyos ug sa iyang pag-alagad? Unsa ang angay buhaton sa anak sa Diyos?

Ang mga konsagradong magtutuo kinahanglan nga mosunod sa mga baruganan sa Pulong sa Diyos. Si Jesus miingon, “Pinaagi niini ang tanan nga mga tawo makaila nga kamo akong mga tinun-an, kon kamo maghigugmaay sa usa’g usa.” (Juan 13:35) Kini nga mga pulong nagpahinumdom kanato nga ang pag-apil sa sektaryanismo ug dibisyon mao ang usa ka “kalibutanon nga hunahuna, nga wala ang Espiritu.”(Hudas 19) Ang panaghiusa sa mga tinun-an ni Kristo, hinoon, mao ang ebidensiya sa matuod nga Kristiyanismo. Hinaut nga kita maghatag sa mainitong gugma sa usa’g usa-ang diwa sa pagkausa diha kang Kristo ■

Kagawasan Gikan sa Pagkaulipon

Yabeng Bersikulo: **Gipahinumduman** kita sa atong yabeng bersikulo sa duha ka importante nga mga butang. Kita makaila sa Diyos, ug siya usab nakaila kanato. Kahibulongan nga ang Diyos nakaila kanato. Siya mao ang atong Amahan karon, kita nga gipanalanginan pinaagi sa pagsagop ngadto sa iyang pamilya. Nasayud si Pedro sa kaimportante niini nga kamatuoran, ug miingon, “Ikaw usa ka kaliwatan nga pinili, harianong pagkasacerdote, nasud nga balaan, ang usa ka katawhan alang sa iyang kaugalingon sa Diyos; ... Nga kaniadto kamo, dili katawhan, apan karon kamo mga katawhan sa Diyos; wala kamo nakadawat sa kalooy, apan karon kamo nakadawat sa kalooy.”(1 Ped. 2:9,10) Niini si Pablo midugang, “Kamo dili na usa ka ulipon, apan usa ka anak, ug ... usa ka manununod pinaagi sa Diyos.”(Gal 4: 7) Isip mga anak sa Diyos kita nakatagamtam sa dakung kagawasan, apan kana nga kagawasan nagkinahanglan nga atong biyaan ang atong pagkaulipon sa sala, sa kaugalingon, ug pagkakalibutanon.

—**Galacia 4:9**

Piniling Kasulatan:

Galacia 4:8-20

We are in danger also of slipping into that mindset. Atong mahinumduman ang mga Israelinhon, nga nag-antos sa hilabihan ilalum sa pagkaulipon sa Egipto “Ang Israel nag-agulo tungod sa pagkaulipon, ug misinggit sa panabang. Ang ilang pagtu-aw tungod sa pagkaulipon ang gihatag sa Diyos pinaagi sa paghatag sa ilang kagawasan, apan, sa diha nga adunay kalisdanan, ang Israel nagminatay sa mga adlaw nga sila naulipon. (Exodo 14: 8-12.) Sa ulahi, sa diha nga gikapuyan sa mana, sila nanagyubit kang Moises: “Nahinumdum kita sa isda nga gikaon nato

didto sa Egipto sa walay bayad; sa mga pepino, ug sa mga melon, ug sa mga sibuyas, ug sa mga ahos.” (Num. 11: 5) Bisan tuod sila dili na ulipon, sila sa gihapon adunay mentalidad sa usa ka ulipon. Kita anaa usab sa kakuyaw nga mapadulong sa maong panghuna-huna.

Sumala sa gihisgotan sa atong yabeng bersikulo, ang mga kaigsoonan sa Galacia ang nibalik sa “mahuyang ug walay bili nga mga kinaiya.” Si Pablo mipasabut niini nga mga hiyas diha sa iyang mga sulat ngadto sa mga taga-Colosas: “Kon kamo nangamatay uban kang Kristo ngadto sa baruganan sa kalibutan, ngano ba, ingon nga kon kamo nagpuyo sa kalibutan, kamo nagpasakop sa inyong kaugalingon sa mga sugo, sama sa, ‘Dili modumala, dili motilaw, dili mohikap!’ ... sumala sa mga sugo ug mga pagtulon-an sa mga tawo? Kini mao ang mga butang nga, sa pagkatinuod, sa dagway sa kaalam diha sa-kaugalingong hinimo ngarelihiyon ug-sa-kaugalingon pagpaubos ug sa grabe nga pagtambal sa lawas, apan mga walay bili batok sa pagpatuyang sa unod.”(Col. 2: 20-23., RCPV) Kini nagpasabot nga ang paglikay sa pagdumala, pagtilaw, ug paghikap sa mga butang ingon sa gisugo sa Balaod walay tinuod nga bili sa pagbuntog sa kahilayan.

Ang pipila makakaplag ug kahupayan sa pagkaulipon, samtang ang pagpangita sa mga hagit sa kagawasan makahahadlok. Gusto sa Diyos nga kita mogamit sa espirohanon nga paghukom sa atong kinaiya. Pinaag lamang sa pagbuhat niini kita molambo ngadto sa pagkahamtong nga mga Kristohanon. “Ako magatudlo kanimo alang sa dalan nga imong pagalaktan; Ako magatambag kanimo uban sa akong mga mata diha sa ibabaw kanimo. Nga dili sama sa usa ka kabayo o mula, ... nga kinahanglan pukgoon sa gamay ug bocado pagapugngan, o dili kini magpabilin duol kaninyo.”(Sal 32:8,9) Nahigugma kita sa Ginoo sa iyang panudlo ug pag-atiman. Dinhi niinin nga pagsabot ang naghimo kanato nga magpadoul kaniya, dili tungod sa usa ka gamay ug busal.

Ang usa ka maalamon nga Kristiyano kausa miingon, “Gusto sa Ginoo nga kita makakat-on, dili ingon nga mga bata, apan ingon nga mga pilosopo nga ang natudlong mga baruganan nga magamit.” Wala kita magtan-aw sa usa ka listahan sa mga lagda sa pagtuman, apan sa usa ka pagsabut sa sa hunahuna sa Diyos sa paggiya sa atong adlaw-adlaw nga mga kinabuhi. Hinaut nga kita, pinaagi sa grasya sa Diyos, adunay kalig-on ug kaisug sa husto nga paagi nga modawat sa atong kagawasan gikan sa pagkaulipon. ■

Kagawasan Diha kang Kristo

Yabeng Bersikulo: Ang mga pulong ni Pablo nga makita “*Kay kamo mga igsoon, sa atong yabeng bersikulo nagilustrar sa gipanagtawag ngadto sa kagawasan; mao lamang nga dili ninyo pagpugong sa paggamit sa Kristohanong paggamiton ang inyong kagawasan ingon nga sa paggamit sa walay pagpugong-sa pasangil sa pagtagbaw pagbuhat sa bisan unsa nga ilang gusto. Dili sa lawas, kondili nga kini mao ang Kristohanong kagawasan. Kini pinaagi sa gugma mag-gihulagway pinaagi sa paggamit sa husto inalagaray kamo ang usa nga pagpakiglabet sa uban. Sa partikular, sa usa.*

—*Galacia 5:13*

Piniling Kasulatan:

Galacia 5:1-17

dili alang sa katuyoan sa pagpalambo sa tawhanong kahilayan. Sa paggamit sa husto, ang kagawasan mao ang paagi sa pagpataas, pagpalamdag, ug pagpahalangdon sa atong espiritoohanong mga hunahuna. Kini labing mapuslanon kon gamiton alang sa pag-alagad ug sa pagpanalangin sa uban.

Nahibalo kita nga atong kagawasan ang pagbiya sa personal nga kagustohan ug kaharuhay. Ang atong yabeng bersikulo nagaingon, “pinaagi sa gugma mag-alagad sa usag usa.” Ang gugma mao ang giya nga baruganan nga nagpaluyo sa atong paggamit sa kagawasan, ug nakakaplag niini sa debosyon ngadto sa Diyos. Human sa Diyos, kini modagayday ngadto sa uban. Ang pagpahayag sa kagawasan uban niini nga mga prayoridad ang magdala ngadto sa espirituhanon nga pagtubo, ingon man usab sa kagawasan gikan sa kahakog.

Ang Roma 14 naghisingot sa usa ka kagubot nga nahitabo sa iglesia sa Roma sa mga gagmayng butang mahitungod sa katungod sa pagkaon sa kalan-on nga gihalad ngadto sa mga dios-dios. Ang tanlag sa pipila ka mga igsoon dili makatugot nga moambit sa maong kalan-on. Apan,

nakita sa Apostol nga si Pablo nga kadtong mga kansang pagtuo lig-on nga makaigo sa pagkaon niini nga kalan-on ang adunay kagawasan sa pagbuhat sa ingon. Kadto nga mga kaigsoonan nakaamgo nga ang dios-dios usa lamang ka piraso nga bato ug walay-kinabuhi. Kini dili makadugang o makatibhang sa bili sa kalan-on. Apan, ang mga malig-on gipasidan-an nga dili magpakamapahitas-on niadtong may mahuyang nga tanlag, nga naglibog mahitungod niini nga kalihokan. Kadtong malig-on ang pagtoo tingali mibati nga sila may kagawasan sa pagkaon sa kalan-on nga gihalad ngadto sa mga dios-dios, apan adunay mas lawom nga kamatuoran niini, sama nga kini alang kanato karon. Kining maong dako nga kahulugan mao ang pagkaamgo nga kita gusto nga motabang sa uban labaw pa kay sa kaugalingon. Kini mao ang atong pribilehiyo sa paghatag sa atong mga katungod, atong kagawasan, tungod sa uban. Sama sa gitambag ni Pablo, “Kon tungod sa pagkaon nasakitan ang imong igsoon, wala na ikaw naglakaw sumala sa gugma. Ayaw paglaglag uban sa pagkaon siya kang kinsa gipakamatyan ni Kristo.”- Roma. 14:15

Ang Kasulatan nagtudlo nga ang katuyoan sa Diyos sa paghatag kanato sa kagawasan dili makab-ot pinaagi sa pagtugot kanato sa pagkaon o pag-inom sa bisan unsa nga atong gusto. Ang

paggamit sa kagawasan sa atong adlaw-adlaw nga Kristohanong kinabuhi dili mahitungod sa ginagmay'ng mga butang. Kini mao ang mahitungod sa mga butang nga makatandog sa kahangturan. Kini mao ang mahitungod sa pagkamatarung, ug pakigdait, ug kalipay diha sa Espiritu Santo. Ang paggamit sa diosnon nga gugma alang sa uban mao ang usa ka matahum nga pagpahayag sa matuod nga Kristohanong kagawasan. “Ang bug-os nga Kasugoan natuman sa usa ka pulong, diha sa pamahayag, ‘Higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon.’” - Gal. 5:14

Si Apostol Pedro nagtudlo sa katahom sa pagsubo sa kagawasan uban sa pagpugong. “Alang ug tungod sa Ginoo magpasakop kamo sa tanang tawhanong pagbulot-an; kong sa hari ingon nga gamhanan, o sa mga gobernador nga iyang pinadala aron sa pagsilot sa mga tawo nga sa pagbuhat sa sayop ug sa pagdayeg sa mga tawo nga sa pagbuhat sa matarung. ... Pagpuyo sama sa gawasnon nga mga katawhan, ug wala magagamit sa inyong kagawasan [kagawasan] ingon nga usa ka pasangil sa pagbuhat sa dautan. Hinunoa, mag alagad sa Diyos. Pasidunggi ang tanan.”(1 Ped. 2: 13-17) Hinaut nga atong makat-onan, isip mga alagad sa Diyos, ang tinuod nga kahulugan sa kagawasan diha kang Kristo, ug magabuhat niini sa matag adlaw sa atong kinabuhi. ■

Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya

Leksyon Para sa Pebrero 26, 2017

Balaanong Pagkinabuhi Pinaagi sa Espirito

Yabeng Bersikulo: Sa atong leksyon karon, ang Apostol nga “*Ang bunga sa Espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailub, pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon; nga sa maong mga butang walay kasugoan nga kabatok*”.

—Galacia 5:22,23

Piniling Kasulatan:

Galacia 5:18 – 6:10

si Pablo nag-awhag sa pagkinabuhing diosnon-nga mao, ang pagkinabuhi diha sa espirito. Sa kasukwahi, giila ang mga buhat sa unod: pagsimbag mga diosdios, pagdumot, kaligutgut, ang panag-away, kasina, ug paghuboghubog sa paghingalan sa pipila. Ang pasidaan bahin niini mao ang lubnganan, “sila nga nagabuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Diyos.” (Gal 5:19-21.) Kita gipasaligan, bisan pa niana, nga ang atong pagpangita sa “bunga sa Espiritu” pinaagi sa usa ka kinabuhi nga gideboto sa pagkamatarung ug sa pagpalambo sa diosnon nga gugma makadawat ug usa ka dako ug dagayang pag-ani, ug usa ka bulahan nga ganti.

“Ayaw kamo palimbong; Ang Diyos dili mabiaybiay: kay bisan unsay igapugas sa tawo, siya usab mag-ani. Kay ang magapugas alang sa iyang unod sa unod magaan sa pagkadunot; apan siya nga nagapugas alang sa Espiritu, gikan sa Espiritu, magaan ug kinabuhi nga walay katapusan. Ug dili kita managpakaluya sa pagbuhat ug maayo, kay sa nahaigo nga panahon kita magaan, kon kita dili magakaluya. Busa, samtang kita adunay kahigayonan, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tawo, ilabi na kanila nga mga sakop sa panimalay sa pagtoo.”- Gal. 6:7-10

Masayon ang pag-ingon nga kita anaaa kang Kristo ug nga kita mosunod sa iyang mga pagtulun-an. Apan kini lahi ang tahas sa pagkinabuhi niini nga mga pulong. Kita tanan nagtinguha nga masood ug dako ngadto kang Kristo, ug nga magmatinumanon sa atong Amahan

sa langit. Usa ka ebidensya sa atong pagkasuod ug pagkamasulundon mao ang pagdala sa espirituwal nga bunga sa himaya sa Diyos. Si Jesus mibiya kanato uban niini nga makapadasig nga leksyon: “Ako mao ang tinuod nga punoan sa ubas, ug ang akong Amahan mao ang tig-atiman. Ang tanan nga sanga kanako nga dili mamunga, kini iyang pamutlon; ug ang tanang sanga nga mamunga, pul-ungan niya kini aron nga kini mamunga ug daghan pa. Ang akong Amahan mahimaya pinaagi niini, nga mamunga kamog daghan, ug nga sa ingon mahimong akong mga tinun-an.”- Juan 15: 1,2,8

Si Jesus mibiya kanato sa usa ka pasidaan bahin sa mga tawo nga nagpakaaron ingon nga kristohanon, samtang sa samang higayon nagpahisalaag sa mga katawhan sa Ginoo. Hinoon, si Jesus usab naghatag sa usa ka pamaagi sa pag-ila kanila sa yano lamang: “Pagbantay kamo sa mga mini nga profeta nga moanha kaninyo nga nagasaput sa pagkacarnero; apan sa sulod mao lobo nga manunukob. Ikaw makaila kanila pinaagi sa ilang mga bunga. Pagapopuon ba ang parras gikan sa mga kasampinitan, o ang mga igos gikan sa kadyapaan? Busa ang matag maayo nga kahoy magabungag mga maayong bunga, apan ang mga dili maayo nga kahoy nagapamunga sa malain. Ang usa ka maayo nga kahoy dili makapamunga sa malain, ni sa usa ka dili maayo nga kahoy nga mamunga sa maayong bunga. ... Busa, kamo masayud kanila pinaagi sa ilang mga bunga.”- Mat. 7: 15-20

Gipakasama ni Jesus ang atong mga kasingkasing, kon sila nga putli ug diosnon, sa maayong yuta. Ang Pulong sa Diyos gitanom sa maong yuta. Kadtong makadungog sa pulong ug makasabut niini, magadala sa bunga- “ang pipila sa usa ka gatus ka pilo, ang uban kan-uman, ug ang uban katloan.” (Mat.13:23) Ang pamatuod sa pagkadisipulo, ang ebidensiya sa pagkaanak, ug ang patik sa tinuod nga Kristohanon sa adlaw-adlaw nga kinabuhi, nagabungag sa bunga sa Espiritu. Pinaagi niini kita mahimong mga tinun-an ni Jesus. Kini mao ang usa ka dako nga pagpamatuod sa gahum sa espiritu ug gugma sa Diyos sa diha nga kita molambo niini nga mga kinaiya, bisan pa taliwala sa dakung kalisdanan nga naglibut kanato. Ang kahayag mas mosanang diha sa kangitngit. Kita mag-ampo nga ang espirituhanong bunga-ang gugma, kalipay, pakigdait, kalulot, kalumo, pagkamaayo, hugot nga pagtuo-ang sa madagayaon gayud makita sa tanan nga mga anak sa Diyos. Pinaagi niini ang iyang ngalan gihimaya. ■

